

**Jovana Radovic**

---

**From:** Osnovna skola "25. maj" Berane <skola@os-25maj-ba.edu.me>  
**Sent:** Monday, February 6, 2023 11:50 AM  
**To:** Finansiranje  
**Subject:** Podaci  
**Attachments:** Podaci.pdf

Црна Гора  
АГЕНЦИЈА ЗА СПРЈЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ  
ПОДГОВИЦА

06-02-2023

Организација	Број	Прилог	Врста
	30470/1373		

Poštovani,  
u prilogu proslijedjujemo Vam podatke za radnicu koja je angazovana do povratka radnice sa bolovanja.  
S poštovanjem,  
Direktor  
Šabo Ćeman, prof.

Na osnovu člana 101b stav prvi tačka 1 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju («Sl. list RCG», br. 64/02, 31/05, 49/07) i («Sl. list CG», br. 04/08 i 45/10, 73/10, 40/11, 45/11, 36/13, 39/13, 44/13, 47/17, 59/21), direktor JU Osnovne škole "25.Maj", Vrbica, opština Petnjica, donosi

### **ODLUKU**

#### **O zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme**

1. Marija Barjaktarović, diplomirani učitelj iz Berana, zasniva radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja (Eldine Zverotić) a najduže do 30 dana, u Osnovnoj školi "25.Maj" iz Petnjice, na radno mjesto profesora razredne nastave.
2. Radni odnos iz tačke 1 ove odluke teče od 03.02.2023.god.
3. Zarada imenovanom isplaćivaće se po koeficijentu predviđenom u Granskom kolektivnom ugovoru za oblast prosvjete za odgovarajuće radno mjesto.

#### **Obrazloženje**

Imenovana zasniva radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja Eldine Zverotić a najduže do 30 dana, jer zbog hitnosti posla nije bilo moguće sprovesti postupak javnog oglašavanja, a sve u skladu sa članom 101b stav prvi tačka 1 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju («Sl. list RCG», br. 64/02, 31/05, 49/07) i («Sl. list CG», br. 04/08 i 45/10, 73/10, 40/11, 45/11, 36/13, 39/13, 44/13, 47/17, 59/21).

Ostalo riješeno kao u dispozitivu odluke.

**Uputstvo o pravnoj zaštiti:** Protiv ove odluke, zaposleni koji smatra da mu je povrijeđeno pravo iz rada, prije pokretanja postupka pred nadležnim sudom, dužan je da podnese predlog za mimo rješavanje spora pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova ili pred Centrom za alternativno rješavanje sporova u roku od 15 dana od dana prijema iste.

#### **Dostavljeno:**

- Imenovanj; *UB*
- Računovodstvu, i
- Dosije



Direktor škole

*Sabo Čeman*  
Sabo Čeman, prof.

1. Osnovna škola "25. Maj"

Broj 02-100/23-18/1

03.02.2023.

Na osnovu člana 29 i člana 37 Zakona o radu ("Sl. list CG", broj 74/19) i člana 101b stav prvi tačka 1 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju («Sl. list RCG», br. 64/02, 31/05, 49/07) i («Sl. list CG», br. 45/10, 45/11, 36/13 i 47/17, 059/21), JU Osnovna škola „25. Maj“ u Vrbici, opština Petnjica, koju zastupa direktor Šabo Ćeman, (u daljem tekstu: poslodavac) i zaposlena Marija Barjaktarović, diplomirani učitelj iz Berna, JMBG: [REDAKCIJA] (u daljem tekstu: zaposlena) registarski broj radne knjižice [REDAKCIJA] dana 03.02.2023. god. zaključili su:

## UGOVOR O RADU

### Član 1

Ovim ugovorom, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima poslodavca, regulišu se međusobna prava, obaveze i odgovornosti zaposlene i poslodavca.

### Član 2

Zaposlena zasniva radni odnos na određeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, od osamnaest (18) nastavnih časova do povratka radnice sa bolovanja (Eldine Zverotić), a najduže do 30 dana.

Raspored radnog vremena vršiće poslodavac uz poštovanje prava zaposlenog utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima poslodavca.

Zaposlena je dužna da stupi na rad 03.02.2023.god.

Ukoliko zaposlena bez opravdanog razloga ne počne sa radom na dan iz predhodnog stava ovog člana, smatraće se da nije zasnivala radni odnos.

### Član 3

Zaposlena se raspoređuje na poslove radnog mjesta prof. Razredne nastave za koje je aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđen VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 kredita CSPK-a), prof.razredne nastave, položen stručni ispit, licenca za rad u obrazovno-vaspitnoj ustanovi i državljanstvo Crne Gore.

### Član 4

Poslodavac ovim ugovorom povjerava zaposlenoj, a zaposlena prihvata obavljanje poslova i zadataka iz člana 3 ovog ugovora, a koji su utvrđeni u opštem aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (član 23 tačka 3 stav 18).

### Član 5

Kada to zahtijeva proces i organizacija rada, zaposlena može biti raspoređena kod poslodavca na drugo radno mjesto koje odgovara stepenu i vrsti njene stručne spreme, znanju i sposobnostima.

U slučajevima utvrđenim zakonom zaposlena može, bez njene saglasnosti biti privremeno raspoređena na rad čije obavljanje zahtijeva niži stepen stručne spreme.

Zaposlena, uz njenu saglasnost, u skladu sa zakonom, može biti raspoređena na rad kod drugog poslodavca.

### Član 6

Zaposlena ima pravo na zaradu, naknade zarade i druga primanja koja će poslodavac obračunavati i isplaćivati u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima poslodavca. Koefficient zaposlene za obračun zarade je u nivou VII stepena stručne spreme 9,20, pomnožen sa obrač.vrijednošću koefficienta koji iznosi 90 eura plus startni dio zarade koji ne može biti manji od 70% obr.vr.koef. uvećanjem za minuli rad do 10 god.0,5%, do 20 god.0,75% i preko 20 g. 1%. Isplata zarade se vrši do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

#### Član 8

Poslodavac je dužan da zaposlenoj obezbijedi potrebne uslove za rad, propisana sredstva zaštite na radu, određeno radno vrijeme, korišćenje godišnjeg odmora, i druga prava iz radnog odnosa u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

#### Član 9

Zaposlena prihvata sljedeće obaveze:

- Da povjerene poslove radnog mjesta obavlja savjesno i kvalitetno u roku,
- da se pri obavljanju poslova radnog mjesta u svemu pridržava utvrđene organizacije i normativa rada;
- da se pridržava propisanog radnog vremena i radne discipline;
- da čuva sredstva rada i pridržava se mjera i propisa zaštite na radu;
- da se pridržava drugih obaveza koje su utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima poslodavca.

#### Član 10

Svaka od ugovorenih strana može da otkáže ugovor, pod uslovima i slučajevima utvrđenim zakonom odnosno kolektivnim ugovorom.

#### Član 11

Za ostvarivanje prava po ovom ugovoru odgovoran je poslodavac.

Zaštitu prava zaposlena ostvaruje pred nadležnim organima poslodavca, inspekcijom i nadležnim sudom.

#### Član 12

Ovaj ugovor je zaključen na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja a najduže do 30 dana.

Ovaj ugovor se smatra zaključenim kada ga u ime poslodavca potpiše ovlašćeno lice i lice koje zasniva radni odnos.

#### Član 13

U slučaju spora povodom odredaba ovog ugovora zaposleni/a koji/a smatra da mu je povrijeđeno pravo iz rada, prije pokretanja postupka pred nadležnim sudom, dužan je da podnese predlog za mirno rješavanje spora pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova ili pred Centreom za alternativno rješavanje sporova u roku od 15 dana od dana prijema iste.

Ovaj ugovor je sačinjen u tri istovjetna primjerka: jedan za zaposlenog i dva za poslodavca.

Zaposlena:

Marija B.

Marija Barjaktarović, prof.



Poslodavac:

Šabo Čeman

Šabo Čeman, prof.